

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND ADRIATIC BALANCED

NAPOMENE uz finansijske izvještaje OAIF-a Adriatic Balanced za period od 01.01.-31.12.2019. godine

Banja Luka, februar 2020. godine

1. OSNOVNI PODACI

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Broj: 01-UP-51-104-4/18 odobreno je djelimično preoblikovanje AZIF-a u preoblikovanju „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka. Datim rješenjem Društvu je odobreno izdvajanje dijela imovine radi osnivanja Otvorenog akcijskog investicionog fonda Adriatic Balanced u skladu sa Odlukom o djelimičnim preoblikovanju AZIF-a u preoblikovanju „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka (prečišćen tekst) broj SK 149/17 od 30.11.2017. godine, te smanjenje osnovnog kapitala AZIF-a u preoblikovanju „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenog investicionog fonda i iznos pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu.

Dana 26.05.2018. godine Centralni registar hartija od vrijednosti izvršio je registraciju hartija od vrijednosti rješenjem broj 01-6575/18, prva emisija-osnivanje otvorenog investicionog fonda. Udjeli su registrovani kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske pod identifikacionim brojem JP-A-9.

Nakon upisa prve emisije, udjeli fonda nose oznaku ADBP-U-A, a od 14.06.2018. godine kotiraju na Banjalučkoj berzi a.d.

Poslove Depozitara obavlja Centralni registar hartija od vrijednosti Banja Luka (u daljem tekstu Depozitar) na osnovu Zakona, Pravilnika i Ugovora o obavljanju poslova depozitara.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, predviđeno je da se u Republici Srpskoj pri sastavljanju finansijskih izvještaja primjenjuju:

1. Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI).
2. Prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.

Osnovu za sastavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja OAIF-a Adriatic Balanced čini slijedeća zakonska i podzakonska regulativa:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ,
- Zakon o tržištu hartija od vrijednosti i podzakonska regulativa donesena od strane Komisije za hartije od vrijednosti,
- Zakon o investicionim fondovima Republike Srpske,
- Zakon o privrednim društvima,
- Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine fonda po udjelu ili po akciji investicionog fonda,
- Pravilnik o kontnom okviru, sadržini računa u kontnom okviru i sadržini i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove,
- Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara,
- Pravilnik o depozitarima otvorenih investicionih fondova.

Imovina Fonda je vrednovana u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda kojeg je donio regulatorni organa Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od dividendi od domaćih i stranih emitenata, prihodi od kamata , prihodi od amortizacije premije (diskonta) HOV sa rokom dospeljeća i drugi.

Prihodi od dividendi se se evidentiraju po donošenju odluke i utvrđivanju vlasničkog prava na isplatu, a ako je naplata povezana sa visokim rizikom, tada se prihodi priznaju u trenutku naplate.

Prihodi od kamata i amortizacije premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospeljeća predstavljaju prihode koje fond ostvaruje po osnovu dužničkih hartija od vrijednosti i po osnovu depozita i amortizovani dio razlike nominalne i tržišne cijene hartija od vrijednosti.

Ostali poslovni prihodi podrazumijevaju ostale poslovne prihode koji nisu sadržani u napred navedenim prihodima. Ostali prihodi se knjiže po načelu uzročnosti.

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi se evidentiraju na dan njihovog nastanka. Poslovne rashode Fonda čine naknada po osnovu provizije za upravljanje Fondom, troškovi kupovine i prodaje ulaganja, troškovi eksterne revizije, naknada banci depozitaru, realizovani gubici od ulaganja i ostali dozvoljeni rashodi fonda.

Naknada društvu za upravljanje

Članom 94. Zakona o investicionim fondovima je definisano da se naknada za upravljanje obračunava na neto vrijednost imovine fonda na dnevnoj osnovi.

Realizovani dobici i gubici od ulaganja

Prihode i rashode Fonda čine i realizovani dobici odnosno gubici od transakcija sa ulaganjima. Njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama se vrši na dan transakcije.

Realizovani dobici i gubici po osnovu prodaje ulaganja obračunavaju se kao razlika ostvarene prodajne vrijednosti i nabavne vrijednosti.

Ulaganje i vrednovanje portfelja ulaganja

Utvrđivanje vrijednosti finasijskih sredstava fonda vrši se u skladu sa:

- Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS),
- Međunarodnim standardima finasijskog izvještavanja (MSFI).
- Pravilnikom o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po akciji investicionog fonda te u skladu sa Zakonom o investicionim Fondovima.

Početno priznavanje finasijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije uključuje transakcione troškove koji su direktno povezani sa sticanjem finasijskih sredstava .

Naknadno vrednovanje finasijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja koje vrednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti i povećanje odnosno smanjenje vrijednosti kapitala preko revalorizacionih rezervi iskazanih u bilansu stanja.

Za hartije od vrijednosti koje su pribavljene u stranoj valuti za denominaciju u izvještajnu valutu primjenjivan je srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine važeći na dan transakcije. Za hartije od vrijednosti čija se izvještajna valuta ne nalazi na listi valuta Centralne banke Bosne i Hercegovine primjenjen je preračun date valute prema srednjem kursu nacionalnih centralnih banaka za euro na dan transakcije, preračunate u konvertibilne marke po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine važećem na dan transakcije.

Na osnovu važećeg Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionih fondova, imovina fonda vrednuje se na sledeći način:

Za vlasničke hartije od vrijednosti (akcije), kojima se trguje na tržištu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, fer vrijednost na dan utvrđivanja vrijednosti imovine se računa primjenom prosječne ponderisane cijene za ostvarene transakcije na berzi u posljednjih 10 dana kad je bilo trgovanja određenom vlasničkom hartijom u posljednjoj godini.

U slučaju da nije bilo najmanje 10 dana trgovanja u godini fer vrijednost se utvrđuje u iznosu koji je manji od procjenjene vrijednosti ili posljednje ponderisane tržišne cijene kada je bilo trgovanje.

Vlasničke hartije od vrijednosti (akcije) kojima se trguje u inostranstvu na uređenim tržištima u državi članici EU, OECD I CEFTA fer vrijednost se izračunava na osnovu posljednje cijene ostvarene tog dana na matičnoj berzi emitenta ili berzi koja je definisana kao primarni izvor cijene odnosno hartije od vrijednosti koja je uvrštena na berzansko tržište.

U slučaju trgovanja na uređenim tržištima izvan tržišta država članica EU, OECD I CEFTA, fer vrijednost vlasničkih hartija izračunava se na osnovu ponderisane prosječne cijene te hartije na berzanskom tržištu ostvarenih na dan vrednovanja.

U slučaju nepostojanja cijene na dan obračuna uzima se posljednja cijena u periodu od 90 dana prije dana vrednovanja. Preračunavanje cijene u konvertibilne marke vrši se po kursnoj listi CB BiH na dan utvrđivanja vrijednosti imovine.

Ukoliko nije bilo trgovanja u posljednjih 90 dana tada se fer vrijednost utvrđuje u iznosu koji je manji od procjenjene ili cijene na zatvaranju na dan kada je posljednji put bilo trgovanja.

Udjeli u otvorenim investicionim fondovima vrednuju se po vrijednosti neto imovine po udjelu fonda čiji su udjeli stečeni, a koja je objavljena, odnosno važeća na dan vrednovanja.

Ako na dan vrednovanja nije bilo objave ili vrijednost po udjelu nije bila dostupna, fer vrijednost stečenog udjela investicionog fonda je cijena udjela od prethodnih dana vrednovanja.

Dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine vredniju se primjenom prosječne ponderisane cijene trgovanja postignute na dan vrednovanja, a dužničke hartije kojima se trguje u inostranstvu na tržištima država članica EU, OECD I CEFTA vrednuju se na osnovu posljednje cijene ostvarene tog dana na matičnoj berzi emitenta ili berzi koja je definisana kao primarni izvor cijene odnosno hartije koja je uvrštena na berzansko tržište. Dužničke hartije kojima se trguje izvan tržišta zemalja članica EU, OECD I CEFTA vrednuju se po prosječnoj ponderisanoj cijeni te hartije ostvarenoj na berzi na dan vrednovanja.

U slučaju nepostojanja cijene na dan vrednovanja uzima se posljednja cijena ostvarena u periodu od 90 dana prije dana vrednovanja. Preračunavanje cijene u konvertibilne marke vrši se po kursnoj listi CB BiH na dan utvrđivanja vrijednosti imovine.

Ukoliko nije bilo trgovanja u posljednjih 90 dana tada se fer vrijednost utvrđuje diskontovanjem tokova gotovine pri čemu se kao diskontna stopa koristi preovlađujuća tržišna kamatna stopa za te hartije odnosno za dužničke hartije od vrijednosti koje imaju isti ili približan rok dospijanja ili isti kreditni rejting.

Vrijednost neto imovine izračunava se svakog dana.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumijevaju sredstva na žiro računu i vrednuju se po nominalnoj vrijednosti.

Potraživanje po osnovu prodaje finansijskih sredstava

Na dan transakcije prodaje u imovini fonda instrumenat se prestaje priznavati, a potraživanje za zaključenu prodaju se počinje priznavati.

Aktivna vremenska razgraničenja

U ovoj grupi se evidentiraju unaprijed plaćeni troškovi i obračunati prihodi koji se odnose na obračunski period a dospijevaju na naplatu po isteku obračunskog perioda.

Obaveze po osnovu kupovine finansijskih sredstava

Kupovina finansijskih sredstava uključuje se u vrednovanje imovine fonda na dan kupovine transakcije. Zaključena transakcija kupovine priznaje se u imovini fonda prema klasifikaciji finansijskih sredstava uz istovremeno formiranje obaveze za poravnanje.

Obaveze u stranoj valuti procjenju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Zastarjele obaveze isknižavaju se u korist prihoda.

Povezana lica fonda

U skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima Sl.glasnik RS broj 92/06 i 102/15 pod povezanim licima fonda se smatraju:

- društvo za upravljanje , zaposleni i lica u organima društva,
- banka depozitar,
- advokat odnosno advokatska kancelarija,
- revizor i poreski savjetnik koji se nalaze u ugovornom odnosu po osnovu pružanja usluga fondu,
- svako drugo lice koje je u prethodne dvije kalendarske godine zaključilo ugovor o obavljanju usluga za potrebe fonda.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Bilans stanja

Ukupna imovina Fonda na dan 31.12.2019. godine iznosi 6.667.001,40 KM , a čine je:

- akcije, klasifikovane kao *finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*, 6.106.703,21 KM,
- gotovine i gotovinski ekvivalenti 560.281,19 KM.

Akcije

Za vlasničke hartije od vrijednosti ,kojima se trguje na tržištu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, fer vrijednost na dan utvrđivanja vrijednosti imovine se računa primjenom prosječne ponderisane cijene za ostvarene transakcije na berzi u poslednjih 10 dana kad je bilo trgovanja određenom vlasničkom hartijom u posljednjoj godini.

Na dan 31.12.2019.godine u portfelju Fonda bilo je 16 hov koje su se vrednovala na ovaj način i njihova vrijednost ulaganja iznosi 5.470.275 KM.

U slučaju da nije bilo najmanje 10 dana trgovanja u godini fer vrijednost se utvrđuje u iznosu koji je manji od procjenjene vrijednosti ili posljednje ponderisane tržišne cijene kada je bilo trgovanje.

U ovom slučaju imamo 7 hov koje su se vrednovala po tržišnoj cijeni i 3 hov po procijenjenoj. Vrijednost ulaganja tih hov iznosi 636.428 KM.

U portfelju Fonda nalazi se 15 hov čija je procjena nula i nemaju vrijednost.

Potraživanja u iznosu od 17,00 KM su potraživanja od Društva po osnovu bankarske provizije.

U strukturi obaveza nalaze se:

- obaveze po osnovu otkupa udjela u iznosu 485.248,54 KM,
- obaveze prema Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za mjesec decembar 2019. godine u iznosu 17.830,31 KM.

Kapital

Osnovni kapital čini ukupna vrijednost udjela koja je na dan prenosa imovine iz zatvorenog u otvoreni fond iznosila 10.878.988 KM a broj emitovanih udjela 1.679.212 koliki je bio i broj akcija ZIF-a. Vrijednost jednog udjela na dan prenosa imovine je bila 6.4786 KM.

Društvo je 23.05.2019 godine izvršilo otkup udjela od vlasnika udjela, gdje su se na otkup prijavili vlasnici sa ukupnim brojem udjela od 430.050 što je dovelo do smanjenja broja udjela na 1.249.162. Vrijednost jednog udjela na dan otkupa je utvrđena od 5.5902 KM sa izlaznom provizijom od 20%. Otkupom udjela kapital je smanjen za 2.404.065,52 KM.

Društvo je 19.11.2019 godine izvršilo otkup udjela od vlasnika udjela, gdje su se na otkup prijavili vlasnici sa ukupnim brojem udjela od 101.132 što je dovelo do smanjenja broja udjela na 1.148.030. Vrijednost jednog udjela na dan otkupa je utvrđena od 5.3313 KM sa izlaznom provizijom od 10%. Otkupom udjela kapital je smanjen za 539.165,03 KM. U toku 2019. godine ukupno je kapital smanjen za 2.943.230,55 KM u odnosu na početno stanje.

Do 19.11.2019. godine trajao je drugi poziv za otkup udjela. Dana 15.01.2020. godine izvršena je isplata po osnovu primljenih zahtjeva za otkup udjela u ukupnom iznosu od 485.248. KM.

Vrijednost jednog udjela na dan 31.12.2019.godine, na dan izvještavanja, je 5,3691 KM.

Ostvareni dobitak u toku 2019. godini iznosi 191.713,54 KM.

Bilans uspjeha

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od dividendi od domaćih emitenata u iznosu od 272.850,03 KM, prihodi od kamata u iznosu od 5.108,31 KM i ostale poslovne prihodi od 538.178,78 KM.

Ostale poslovne prihode čine:

- prihod od izlazne naknade ostvaren prilikom iskupa udjela u procentu 20% u iznosu 480,813.11 KM,
- prihod ostvaren od likvidacione mase ZIF-a Invest Nova a.d. Bjeljina i uknjižavanja hartija pripisanih nakon te likvidacije, u iznosu 3.449,16 KM,
- prihod od izlazne naknade ostvaren prilikom iskupa udjela u procentu 10%, u iznosu 53.916,50 KM.

Poslovne rashode Fonda čine:

- naknada po osnovu provizije za upravljanje Fondom u iznosu 257.626,76 KM,
- troškovi kupovine i prodaje ulaganja (Rashodi po osnovu kamata na depozite) u iznosu 923,44 KM. Rashodi na kamate su nastali zbog potrebe razročenja oročenog depozita prije vremena i nemogućnosti naplate kamata koje su se obračunavale svaki dan prilikom obračuna NVI Fonda.
- ostali dozvoljeni rashodi fonda čine:
 - vještačenje po nalogu suda RFUM-R-A u iznosu 1.000,00 KM,
 - taksa na presudu Okružnog Privrednog suda Nestro Petrol ad Banja Luka u iznosu 10.000,00 KM,
 - sudski troškovi po rješenju Okružnog Privrednog suda Aerodromi RS ad Mahovljani u iznosu 400,00 KM.

Izvještaj o promjenama neto imovine

U posmatranom periodu imovina OAIF Adriatic Balanced smanjena je za 2.264.231 KM , i to:

- povećanje za 679.000 KM usljed poslovanja fondom i
- smanjenje za 2.943.231 KM zbog iskupa udjela.

Izvještaj o transakcijama sa povezanim licima

Kako je Prospektom utvrđeno, provizija za upravljanje iznosi 3,5%, i jedini je trošak Fonda.

Obračunata provizija u periodu 01.01.-31.12.2019. godine iznosi 257.626,76 KM.

5. DODATNE INFORMACIJE

Pokazatelj troškova za obračunski period

Ukupna naknada za upravljanje + ukupni troškovi iz
Člana 95. Zakona osim troškova iz stava 1.tačke b,e, i z $= \frac{257.626,76}{7.601.636,13} = 3,3891\%$
Prosječna neto vrijednost imovine

Društvo za upravljanje u skladu sa Prospektom naplaćuje proviziju za upravljanje 3,5%.

Razlika između ova dva procenta se pojavljuje zbog različite osnovice, jer za obračun provizije osnovica je umanjena za korekciju vrijednosti ulaganja Fonda.

Na dan 31.12.2019.godine korekcija ulaganja iznosi 79.948,38 KM, prema Zakon o investvesticionim fondovima, član 100. stav 1), tačka v, podtačka 2, iznos od 42.755,83 KM i član 101. stav 1), tačka b, iznos od 37.192,55 KM.

Pokazatelj vrijednosti transakcija Fonda kod berzanskih posrednika u trgovini hartijama od vrijednosti

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4 = 3/2
EUROBROKER	100,00	0,30	0,30
ADVANTIS	814.161,12	2.849,56	0,35
BROKER NOVA	288.479,15	1.457,71	0,51
Raiffeisen broker	408.781,62	2.870,76	1,37
Ukupno	1.511.521,89	7.178,03	0,74

Društvo za upravljanje podnijelo u toku 2019. godine dva zahtjeva za otkup udjela DUIF- u Managment solutions –OAIF BORS INVEST FOND .

Prvi zahtjev podnešen je 04.01.2019. godine, a broj udjela za koji se zahtjeva otkup je 1300. Drugi zahtjev podnešen je 04.07.2019. godine sa 900 udjela. Ukupno naplaćen iznos je 7.332,67 KM.

Podaci o najvišoj i najnižoj cijeni

Analizom tržišnih cijena udjela u 2019.godini možemo vidjeti da je najniža cijena je 2,70 KM a najviša cijena je 4,64 KM.

Takođe vidimo da je najniža neto imovina po udjelu 4,89 KM a najviša neto imovina po udjelu je 6,11 KM.

Banja Luka, februar 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje nota:

Milja Tomašević

Licenca br.SRT-1109/20

MP

Izvršni direktori:

Duško Šuka

Aleksandar Čolić